


Se mogoloe Susi a se buileng

buileng



Nina Orange ✎
Wiehan de Jager ✎
Antonia Madi 📄
|| 4
Setswana tn-na 🗨



Global Storybooks


globalstorybooks.net

Se mogoloe Susi a se buileng


Nina Orange ✎
Wiehan de Jager ✎
Antonia Madi 📄




This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>




Mo mosong mongwe mmemogolo a bitsa
Susi,"Susi. tsweetswee tsaya lee le o ye go lo
naya batsadi ba gago. Ba batla go direla
lenyalo lwa ga mogoloo kuku e tona."




Mo tseleng go ya kwa batsadi ba gagwe, Susi a kopana le basimane ba le babedi ba ba selang maungo. Mongwe wa mosimane a phamola lee mo go Susi a le ngati mo setlhareng. Lee le ne la thubega.



Mogoloe Susi a akanya sebakanyana. mme a re, "Susi kgatsadlaake,Boammaaruri ga ke na sepe le mpho.Ga rekegele le jone ka kukui Rotlhe re mmogo fa, ke itumetse.jaanong tswala diparo tsa gago tse dintle re keteke letsatsi lei Se ke se Susi a se dirileng.




“O dirile eng?” Susi o ne a lela. “Lee le wa ke la kuku. Kuku ke ya lentalo la go nkgonne. Nkgonne o ka reng fa go se na kuku mo lenyalong la gagwe?”





“Ke tla dira eng?” Susi o ne a lela. “Kgomo e e sieleng e ne e le mpho, e ke e neilweng ke baagi mo boemong jwa lotlhaka. Baagi ba neile lotlhaka gone ba lo robileng go tswa basedi ba maungo Basedi ba maungo ba neile logong ka gone ba thubile lee la kuku. Kuku e ne e le ya lenyalo. Jaanong ga go na lee, kuku, le mpho.”

Ka nako ya dijo tsa maitsiboa kgomo ya tsela
kwa moruing. Mme Susi a timelewa ke tsela mo
loetong la gagwe. O ile go goroga thari kwa
lenyalong lwa ga mogoloe. Balalediwa ba
setse ba ja.




Basimane ba ne ba ikwatlhaela go rumola
Susi." Ga re kgone go thusa ka kuku, mme
logong le le tsamayang ke le la ga
mogoloo."mongwe a bua.Susi a tswelela ka
loeto la gagwe.







Mo tseleng a kopana le banna ba le babedi a aga ntlo."A re kgona go dirisa logong le le thata leo?"ga botsa mongwe. Logong ga le thata sentle go ka aga. mme la robega.




Kgomo ya ikwatlhaela seo mme e timana. Morui a dumalana gore kgomo e kgona go tsamaya le Susi e le mpho ya ga mogoloe. Susi a tsaya kgomo a tsamaya.




“O dirile eng?” Susi o ne a lela. “Logongng leo e ne e le mpho ya ga nkgonne. Ba seedi ba maungo ke bone ba neileng logong leo ka gone ba thubile lee la kuku. Kuku e ne direlwa lenyalo la ga nkgonne. Jaanong ga go na lee, ga go na mpho. Nkgonne o ka reng jaanong?”



“O dirile eng?” Susi o ne a lela. Lothaka loo e ne e le mpho ya ga nkgonne. Baagi ba ne ba naya lotlhaka ka gone ba ne ba robile logong lo ke lo bone go tswa basedi ba maungo. Basedi ba maungo ba neile logong ka ntlha ya gore ba thubile lee la kuku ya ga nkgonne. Kuku e ne e le ya lenyalo la go nkgonne. Jaanong lee ga leo, kuku ga e yo, ga go na mpho. Nkgonne o ka reng?”



Baagi ba ne ba ikwatlhaela go roba logong.
“Re kgona go thusa ka kuku, go na le lotlhaka
go lo naya mogoloo.”mongwe a bua. Susi a
tswelela ka loeto la gagwe.



Mo tseleng, Susi a kopana le morui le kgomo.
A lotlhaka lo lo monate, a o kgona go mpha go
le go nnyenyane?” kgomo ya botsa. Mme
lotlhaka lo ne lo le monate thata gore kgomo
e lo je lotlhe!